

Ku pfuna kokwana va hola

Xitsonga
Ntlawa wa

4A



Siboniso Cliford Mashabane



Mimpfumawulo (mpfuxeto)

mb, ng, pf, sw, hl, n'w, ny, vh, ch, dy, nh, rh, ndz, kh, kw, nk, ns, ts, ndl,
nkw, tsh

Rito ro titoloveta (mpfuxeto)

ndyangu

Marito mo titoloveta (mantshwa)

xibedihele (exibedihele)

Musumbhunuko

Ravuntlhanu

Ku pfuna kokwana va hola

Xitsonga

Ntlawa wa 4A

ISBN: 978-1-77981-389-3

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mutsari: Siboniso Cliford Mashabane

Muhundzuluxeri: Vutivi Shirinda

Muendli wa swifaniso: Luyanda Cwane

Nkhaviso na mpfapfarhuto: Rock Bottom Graphic & Design

Nkandziyiso wo sungula ku kandziyisa 2023.

Ku pfuna kokwana va hola



Siboniso Cliford Mashabane



I nkarhi wa swakudya swa nimixo.

Ndyangu wu tshama etafuleni. Va yimele kokwana wa xinuna leswaku a ta tshama na vona.


Yoo! Kokwana wa xinuna u rheta a wa! U ti vavisile voko ra yena hi ndlela yo chavisa.

Kokwana u le xibedlhele.

Dokodela u ololoxile marhambu ya voko ra vona.

“U fanele ku tshama exibedlhele ku ringana masiku yo hlaya nyana, kokwana,” ku vula dokodela.

Kokwana u dyuharile, naswona swi ta teka nkarhi ku va a hola.





Hi Musumbhunuko, kokwana wa xisati na Somisa va fikile exibedlhele ku ya khongelela kokwana wa xinuna.


“Swikhongelo swa hina swi ta mi pfuna ku hola,” ku vula Somisa.

“Ndza khensa,” ku vula kokwana wa xinuna.

Hi Ravumbirhi, manana na Talani va tiserile kokwana wa xinuna maapula na tibana.

“Ku dya mihadzu swi ta mi pfuna ku hola,”
ku vula Talani.

“Ndza khensa,” ku vula kokwana wa xinuna.





Hi Ravunharhu, tatana na Somisa va tiserile kokwana wa xinuna buku.


“Ku hlaya swi ta mi pfuna ku hola,” ku vula Somisa.

“Ndza khensa,” ku vula kokwana wa xinuna.

Hi Ravumune, malume Falaza na Talani va tiserile kokwana wa xinuna xiyanimoya.

“Ku yingisela vunanga swi ta mi pfuna ku hola,” ku vula Talani.

“Ndza khensa,” ku vula kokwana wa xinuna.





Hi Ravuntlhanu, dokokodela u kambela voko
ra kokwana.

“Voko ra n’wina ri hola kahle. Mi nga ya
ekaya. Kambe mi fanele ku vuya vhiki leri
landzelaka ku ta kamberiwa,” a vula.

“Ndza khensa,” ku vula kokwana wa xinuna.

Kokwana wa xinuna u lulamerile ku ya
ekaya!

Tatana na Talani va le xibedlhele ku n'wi
landza.

“Vanhu hinkwavo va tsakile leswaku mi vuya
eka, kokwana!” ku vula Talani.

HOSPITAL





Ekaya, manana, kokwana wa xisati, malume Falaza na Somisa va ti lulamiserile ku amukela kokwana.

Kokwana wa xisati u bakile khekhe.

Manana u tisa tipuleti etafuleni.

Malume Falaza u le ku oxeni.

Somisa u pfurhetela tibaluni.



Kokwana u vuyile ekaya!

Vanhu hinkwavo va tsakile.

“Ndza khensa, ndyangu wa mina,” ku vula kokwana. “Rirhandzu ra n’wina ri ndzi pfunile ku va ndzi hola!”



Readers

Ntlawa wa 1-2

- Xilamulana xa kahle
- A ku na mati
- Pfumi na Bobo
- Vuxa wa swikota ku basisa
- Switwari
- Vaboti vo pfuna
- Nyoka exivaleni!
- Xana xi nga haha?
- Dyambu na mpfula!
- Vun-we na Vutivi
- Misisi yikulu
- Ndzalama wa hlamlala!
- Tatana u ta vuya rini?
- Chuchekani na pume
- A hi hlayiseni mati
- Jazi ro hundzuriwa
- Va le purasini
- Ndavi u lava ku penda
- Ndzilo!
- Vutshila wa gingirika!

Ntlawa wa 3

- Vanghana eka maxelo hinkwawo!
- Vanhwanyana na mbuti
- A ndzi tsakeli matsavu!
- Va na na vukhetu, Khatisa
- Khavisani u vivisekile
- Tintangu tintshwa ta Kwetsimani
- Tsakeriwa loyi a tshakeke!
- Mukapu wo handziha
- Mati hinkwako!
- Xibelani xa Kulani
- Rhoko yo saseka
- N'wamapurasi Endlani na minkawu
- Nkwangulatilo wa Nhlangano
- Moli na tikhirkete
- Vukahle u khoma khamba!
- Masingita ya timbewu
- Vuvabyi bya tinguluve
- Maqhingga ya Monyai
- Ku navela ka Rifumo ku humelela
- Mandza ya Mbimbhi yo kayivela
- Ku dyondza hi ta machela
- Ku pfuna kokwana va hola
- Miehleketo ya Ntiyiso ya kahle
- Maendlelo ya VaVhenda
- Mangalani na Xalati
- Ku ringa swakudya swa Xvhenda
- Muhluri u kota ku hlaya nkarhi
- Mutlangi wa le henhlia
- Ximilana xo horisa
- Bolo leyi nga lahleka
- Riendzo ro ya entangen'i wa swiharhi

Ntlawa wa 4-5

- Ngwenya ya makwanga
- Xingavila xa nsuku
- Tinyiko
- Lulama u tshama na rihango lerinene!
- Soweto
- Tinyoxi
- Xana i xihatla xa yini, Dzuniso?
- Hitekani u twa ku vava ekhwirini
- Tinxaka ta vutleketli
- Ku rihiseta ka tinkuzi
- Nhwanyana wo tlhariha
- Swi kulu eka mina!
- Masungulo mantshwa
- Vafana vo tlhariha
- Muphasi wa tihlampfi
- Nkelunkelu
- Mukhuhlwana
- Nghozi exirhapeni xa Kokwana
- N'warikolwani, wa nhnenha!
- Ntanghu yo Saseka
- Norho wa Rilaveta



Room to Read*



NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT



Enabling successful
open learning for all

Ulwazi Lwethu i phurojeke leyi nga simekiwa na ku nyikiwa mpfuno wa swa timali hi Zenex Foundation ku va yi hluvukisa nonganoko wa matsalwa ya ku hlaya na switirhisiwa swa nseketelo wa vadyondzisi leswi swi nga olova hi ku tirhisa tindzimi ta laha Afrika. Phurojeke leyi yi kongomisiwile eka ku dyondzisa na ku seketela vadyondzi eka Dyondzo ya Masungulo ku va va hluvukisa tindzimi ta bona ta le kaya ta ku hlaya na ku twisia. Matsalwa yo hlaya ya tsariwile ro sungula hi tindzimi ta kaye ta Afrika hi ku tirhisana na Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Switirhisiwa hinkwaswo swi hluvukisiwa tanihi “Switirhisiwa swa Dyondzo leswi nga Pfuleka” kumbe “Open Education resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.



Ulwazi
Lwethu



ISBN: 978-1-77981-789-2

9 781779 813893